

ФИЗКУЛЬТУРНИКТАР ЫРЫАЛАРА

Эдгэй тыла

Маршынан. В темпе марша.

Үө-рэр - кө-төр күм-мүт үү-нэн, ө-лөр - сү-тэр кэ-ми үү-рэн дьол-лоох о-лох ту-ру-

гур-да, оон-ньуу - кү-лүү о-ло - бур-да. Эр - дээх, хос ырыата сым-са э-дэр ыч-чат, кыр-дал

ах - сын кыт - тан тах - сан саас - кы дох - сун мо - туок

дол - гун мо - дун күүс - күн бү - гүн кө

Үөрэр-көтөр күммүт үүнэн
 Өлөр-сүтэр кэми үүрэн,
 Дьоллоох олох туругурда,
 Оонньуу-күлүү олобурда.

Хос ырыата:
 Эрдээх, сымса
 Эдэр ыччат,
 Кырдал ахсын
 Кыттан тахсан,
 Сааскы дохсун,
 Мотуок долгун
 Модун күүскүн
 Бүгүн көрүн.

Үрдүк кыайыы, үөрэх, сайдыы,
 Көнүл киһи, үтүө майгы
 Силигилии үүммүт сирэ —
 Совет сирэ — сиртэн кэрэ.

Хос ырыата:

Бүгүн халлаан былытгара —
 Парашютист баарыстара,
 Хонуу-толоон мандардара —
 Физкультурник маайкалара.

Хос ырыата:

Күрэхтэһии: тустуу, сырсыы,
 Көтүү, кылыы, мээчик хапсыы
 Күнэ үүннэ — көрүлүөбүн,
 Күүһү-уоһу көрдөрүөбүн.

Хос ырыата:

Наада буолуо — Ийэ сириң
 Чабыл сырдык, кэрэ иэнин
 Көмүскэһиэ эрэллээхтик
 Чэгиэн-чэбдик физкультурник!

Хос ырыата:

Эрдээх, сымса
 Эдэр ыччат,
 Кырдал ахсын
 Кыттан тахсан,
 Сааскы дохсун,
 Мотуок долгун
 Модун күүскүн
 Бүгүн көрүн!